



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**MOPHATO 12**

**SETHL.3**

**SETSWANA PUO YA GAE (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**NGWANAITSEELE 2014**

**MADUO: 100**

**NAKO: 2½ diura**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.**

# MORNING SESSION



**DITAELO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le PEDI:  
KAROLO YA A: Tlhamo: Maduo: 50  
KAROLO YA B: Ditlhangwa tsa tirisano: Maduo: (2 x 25) 50  
**ELA TLHOKO:** O tshwanetse go araba dipotso di le PEDI go tswa mo KAROLONG ya B.
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo go KAROLO A, le di le PEDI go tswa mo go KAROLO B.
3. Kwala ka puo e o tthatlhobiwang ka yona.
4. Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. O tshwanetse go rulaganya (sk. letlhomeso la dikakanyo/lenaneopaakanyo/mmapa wa dikakanyo/dintlhakgolo, jj), runa (tseleganya) o bo o tlotlhe tiro ya gago diphoso. Thulaganyo e tshwanetse go tlhagelela PELE ga tlhamo.
6. Ipaakanyo kana letlhomeso lotlhe le tshwanetse go bontshiwa sentle. O gakololwa go thala mola go kgabaganya ipaakanyo ya gago.
7. O gakololwa go dirisa nako ya gago ka mokgwa o o latelang:  
KAROLO A: Metsotso e le 80  
KAROLO B: Metsotso e le (35 x 2) 70
8. Nomora dikarabo ka nepagalo go latela thulaganyo ya dinomoro e e dirisitsweng mo pampiring ya dipotso.
9. O se ka wa tsenyeletsa setlhogo fa o bala mafoko.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**


Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 400–450 ka NNGWE FELA ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba. O se ka wa lebala go thala letlhomeso la dikakanyo/lenaneopaakanyo pele o kwala.

- 1.1 Kgaisano ya sejana sa kgwele ya dinao ya kwa Brazil. [50]
- 1.2 Bobegakgang jwa seloago ke tsala kgotsa mmaba wa bašwa. [50]
- 1.3 E le ruri, madi a fetola matshelo a batho. [50]
- 1.4 Go lemolola mpa. [50]
- 1.5 Fa nka bo ke le ngwana wa moporesidente wa Aforikaborwa ... [50]
- 1.6 Ditshwantsho tse di tlhagelelang mo tsebe 3 le 4 di ka tsosa maikutlo kgotsa tsibogo e e rileng.

Tlhopha setshwantsho se le SENGWE mme o kwale tlhamo ka ga sona. Neele tlhamo ya gago setlhogo se se maleba. Nomora potso ya gago go nna (1.6.1, 1.6.2 kgotsa 1.6.3).

**ELA TLHOKO:** Setshwantsho se o se tlhophileng se tshwanetse go nyalana le tlhamo ya gago.

1.6.1



[The New Age, 19 Ngwanaitseele 2013]

[50]

1.6.2



[Saturday Star, 14 Lwetse 2013]

[50]

1.6.3



[Motswedi: Inthanete]

[50]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:**

**50**



**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba dipotso di le PEDI mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 180–200 (diteng fela).

**2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

O ne o le mo setlhopheng sengwe sa go ithuta se se neng se dira ka natla mo phaposeng ya lona. Morutwana mongwe go tswa mo setlhopheng se, o bone dipholo tse di gaisang mo porofenseng ya lona. Mo kwalele lekwalo la go mo akgola le go mo eleletsa masego mo dithutong tse dikgolwane.

**[25]****2.2 LEKWALO LA SEMMUSO LA NGONGOREGO**

Tikologo ya lona e nna e bona kgaogo ya metsi motshegare, mme sekolo se tswe pele ga nako. Dithuto tsa lona di nna di kgaotsa ka ntlha ya se. Kwalela lekgotla la ga Masepala lekwalo mme o ngongorege ka se. Ba itsise matsapa a a tlisiwang ke kgaogo e mo go ipaakanyetseng ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga.

**[25]****2.3 ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG**

Maemo a bonno jwa baagi bangwe mo Aforikaborwa ga a jese diwelang. Jaaka mmegakgang wa lokwalodikgang longwe lwa naga e, kwala athikele e mo go yona o begelang baagi ka ga seemo se.



[The Times, Laboraro Phatwe 2013]

**[25]**

**2.4 LENANEOTEMA LE METSOTSO YA KOPANO**

Baagi ba motse wa lona ba na le dingongorego ka ga kabo ya ditirelo. Mokhanselara wa motse o biditse kopano e mo go yona a rotloetsang bašwa go ikwadisetsa ditlhopho tse di tlaa nnang teng mo isagweng. Jaaka mokwaledi wa nakwana wa kopano eo, kwala lenaneotema le metsotso ya kopano eo.

**[25]****2.5 PUO**

Bašwa ba bantsi ba raelwa ke balekane ba bona go dira dilo tse ba neng ba sa ikaelela go di dira. O kopilwe go neelana ka puo mo moletlong wa keteko ya Letsatsi la Bašwa, 16 Seetebosigo, o o rulagantsweng ke Masepala wa toropo ya lona. Kwala puo e mo go yona o lemosang bašwa ka ga kgatelelo ya balekane le ka moo ba ka e efogang ka gona.

**[25]****2.6 DIPOTSOTHERISANO**

Mosegi wa diaparo yo o tumileng o tlike go thankgolola mofuta wa diaparo tsa gagwe tse dintšhwa ka Lamatlhatso. Jaaka mmegadikgang, kwala dipotsotherisano tse di nnileng teng magareng ga gago le mosegi.



[Ilanga, 22–24 Phukwi 2013]

**[25]**

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B:**  
**PALOGOTLHE:**

**50**  
**100**





